

Ivana ANTOVIĆ

## **ANTUN KOPITOVIĆ KOMPOZITOR IZ BOKE KOTORSKE**

**Ključne riječi:** muzičar, kompozitor, XX vijek, duhovna muzika, "Iže heruvimi", "Molitva", Boka Kotorska, Beograd, Zagreb, Rim, Argentina, Buenos Aires, muzička analiza vokalne literature, Istoriski arhiv Kotor - fond MUZ (Muzička zbirka)

Boka Kotorska je regija u kojoj su se pojavljivala značajna imena naše muzičke prošlosti. Nažalost, splet raznih okolnosti je ponekad dovodio do toga da ni njihov život, pa ni njihov muzički opus nisu bili dovoljno proučeni, pa ni zapisani. Tako se događalo da su vremenom i ta muzička imena i njihovo djelo padali u potpuni zaborav.

Svaki otkriveni podatak, svaki novi otkriveni izvor, svaki sačuvani dokument unosi novo svjetlo u bogatstvo tradicije ovog kraja. To je slučaj i sa njenom muzičkom prošlošću i imenima i djelima te prošlosti.

Jedno od imena te kulturne prošlosti je i Antun Kopitović o čijem se značajnom muzičkom radu, pa i o njegovom životu uopšte, do danas vrlo malo zna.

Proučavanje njegovog života i djela danas je moguće zahvaljujući arhivskoj građi koja se nalazi u Istoriskom arhivu Kotor u okviru fonda MUZ<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muzička zbirka nastala je u arhivu od poklona samih autora, članova njihove porodice, nasljednika, zatim putem otkupa, a potom i iz postojeće grade samog arhiva prilikom detaljnijih sređivanja. Kseroks kopije pojedinih djela dobijene su od raznih privatnih imalaca arhivske grade koji originale čuvaju kod sebe. Iz praktičnih razloga one su ostavljene u ovoj zbirci u cjelinama koje se odnose na pojedine autore, a ne u zbirci kopija kako se to uobičajeno radi.

Prilikom detaljnijeg sređivanja građe u arhivu 1986. godine odlučeno je da se cjelokupna grada ove zbirke (koja je do tada bila inventarski popisana u nizu) podijeli u određene cjeline. Tako je grada svakog stvaraoca unutar zbirke dobila poseban redni broj i utvrđenu signaturu. Arhivska grada koja se tiče Antuna Kopitovića nosi signaturu MUZ I. Antun Kopitović je 1975. godine poklonio arhivu 57 svojih kompozicija. Kasnije, 1986. i 1987. godine, dr Miloš Milošević poklanja arhivu dvije kompozicije A. Kopitovića od ko-

(Muzička zbirka), zbirka XXII<sup>2</sup>. Pored ovoga, poseban izvor za proučavanje njegovog života i rada je lična prepiska između njega i dr Miloša Miloševića, tadašnjeg arhivskog savjetnika Istorijskog arhiva Kotor, koja je obavljena u periodu od 1973. do 1978. godine.<sup>3</sup>

Već u prvim pismima ustanovljavamo da je ovu vezu inicirao akademik Slavko Mijušković (1912-1989), tadašnji direktor Istorijskog arhiva Kotor, na čije pismo se Antun Kopitović obraća direktno dr Milošu Miloševiću iz Buenos Airesa 27.04.1973. godine da shvata da on od njega traži njegov “curriculum vitae” “u svrhu nekog, eventualno, članka u tamošnjim novinama”, ali, odmah zatim ističe: “Ali što mene najviše zanima je to, da bi Vam mogao poslati prepise svih mojih kompozicija, tako da ih u Kotoru i za Kotor sačuvate. Znate, godine prolaze i jednog dana, kad umremo ja i moja žena, moglo bi se vrlo lako dogoditi, da sva ta moja djela svrše u smeću, jer Argentinci nemaju interesa sačuvati ono, što su stranci stvorili, a pogotovo oni čija prezimena završavaju na ‘vić’.”

U narednom pismu iz Buenos Airesa od 07.06.1973. godine vidimo da je on poslao svoj “curriculum vitae”, tako da ćemo ga, s obzirom na to koliko je interesantan i značajan ovaj dokument, ovdje citirati u potpunosti:

**“Antun Kopitović  
(Curriculum Vitae)**

Rođen je 23. septembra 1913. godine u selu Muo kod Kotora (Boka Kotorska). Osnovnu školu pohada u rodnom mjestu i u Kotoru. Gimnazijalne nauke počinje u Kotoru i završava u Beogradu, većim dijelom kao privatni đak. U Kotoru uči klarinet kod učitelja gradske muzike Erminija Bagatelle, a klavir kod prof. Valerije Dienstel. Godine 1932 upisuje nastavnički odsjek Muzičke škole (Miloša Velikog br. 1), gdje biva učenikom Dra Miloja Miloševića (kompozicija), Dra Koste Manojlovića (istorija muzike), Prof. Olge Mihajlović (klavir) i prof. Marije Mihajlović (violina). Godine 1936. ne završivši, prekida školovanje uslijed lošeg materijalnog stanja. Godine 1936. i 1937. djeluje kao dirigent pjevačkih zborova u mjestima Muo, Škaljari i Lastva u Boki Kotorskoj. Godine 1937. i 1938. djeluje kao dirigent (po natječaju)

---

jih je koračnica “Dobrota” posvećena darodavcu od strane autora. Poslije njegove smrti, udovica Štefica Kopitović poklanja arhivu djelo “Semblanza”. Njegov brat Vladislav Kopitović 1983. godine arhivu poklanja osmrtnicu sa slikom kompozitora.

<sup>2</sup> Vodič kroz arhivsku građu sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki, Istorijski arhiv Kotor, Kotor 1977., str. 330-332.

<sup>3</sup> Ova zbirka pisama i prepiske se danas čuva u privatnoj arhivi porodice Darka Antovića. To je dio poklona dr Miloša Miloševića njegovoj unuci Ivani Antović koja nastavlja porodičnu tradiciju naučno-istraživčkog rada i to posebno u oblasti muzike.

gradske muzike u Stonu. Godine 1938. odlazi u Zagreb, gdje se upisuje u visoku školu Muzike akademije i studira kod prof. Franje Dugana, Frana Lhotke i Krste Odaka (kompoziciju), kod prof. Mladena Pozajića (dirigiranje), kod Dr Božidara Širole (folklor), kod prof. Božidara Kunca (klavir), kod prof. Franja Lucića (orgulje) i kod prof. Stanislava Stražnickog (istorija muzike). U godinama 1939-1942. prekida studiranje u Zagrebu i odlazi u Rim da studira kompoziciju kod renomiranog talijanskog kompozitora Ildebranda Pizzettija. I te studije prekida uslijed slabih materijalnih mogućnosti vraćajući se u Zagreb 1942. god. da nastavi tamo započete studije. Godine 1943. završava konzervatorij u Zagrebu. Tada osniva svoju privatnu školu gdje predaje kompoziciju, klavir i solo pjevanje. U oktobru 1945. god. odlazi u Rim, da tamo nastavi započete studije. U toku boravka u Italiji (1945-1948) bavi se takodje orguljanjem po crkvama i vođenjem pojedinih pjevačkih zborova, kao i davanjem časova iz kompozicije, klavira i solo pjevanja. U aprilu 1948. god. odlazi u Argentinu, gdje u Buenos Airesu radi za pojedine muzičke izdavačke kuće, kao orkestrator. Od godine 1953-1955. djeluje kao dirigent orkestra na "Radio Belgrano", a od 1955. do kraja 1962. godine kao dirigent orkestra na "Radio Splendid". U tim periodima takodje biva dirigent pjevačkih zborova. Godine 1963. osniva svoju privatnu školu za kompoziciju, instrumentaciju, klavir i solo pjevanje, gdje odgaja veliki broj argentinskih kompozitora, instrumentatora, klavirista i solo pjevača. Uporedo sa tim, nastu pa kao dirigent kamernog orkestra Drž. radio stanice i Televizije i dirigira razne simfonische koncerete u prvorazrednim dvoranama gradova: Buenos Airesa, La Plate, Cor-dobe i Mendoze."

U prilogu ovom "curriculum vitae", Antun Kopitović prilaže prepise iz izabranih novinskih kritika, iz listova: "LA NACION" iz 1950. (nastup u koncertnoj dvorani Montevideo), "FREIE PRESSE" iz 1952. (nastup u Teatro Cervantes), "NOTICIAS GRAFICAS" iz 1958. (televizijski kanal broj 7), "LA NACION" iz 1961. (Teatro Coliseo), "LA PRENSA" iz 1961. (Teatro Coliseo), "FREIE PRESSE" iz 1961. (Teatro Coliseo), "CORREO POLACO" iz 1962. (Teatro Colon) i druge. Iz ovih izvoda vidimo da je njegov rad jednostavno rečeno bio obasut visokim priznanjem muzičke kritike tokom cijelog njegovog stvaralačkog rada u Argentini. Veliki broj snimljenih ploča u Južnoj Americi i SAD je sačuvao Kopitovićev muzički rad kao dirigenta, kompozitora i instrumentatora.

U prilogu još daje popis dvadesetak njegovih najistaknutijih kompozicija za pjevački zbor, svjetovnih i duhovnih, za vokalne soliste, za klavir, instrumentalne kompozicije za kamerni sastav i za simfoniski orkestar i dr.

Iz dalje prepiske saznajemo koliko je intimno vezan za svoj rodni kraj, kakav život vodi u Argentini sa vječnim žalom da se ne može vratiti u Boku.

Iz pisama saznajemo, pored ostalog, da tamo nije živio u nekom posebnom izobilju. Interesantno je da u jednom pismu ističe da je u Argentini ipak život najjeftiniji. Takođe saznajemo da je po nekim svojim rođacima slao, prije svega, njegove školske radove u domovinu ali, koji izgleda nikad nisu stigli na odredište.

U jednom pismu naglašava da u mладости nije smatrao da su ti njegovi radovi nešto posebno vrijedni, ali sa starenjem ovo mišljenje korjenito mijenja, posebno kada je shvatio da je neke napisao na osnovu sjećanja na narodne muzičke motive iz svog kraja. Istim svoju vezanost za kraj iz kojeg je potekao i u svom privatnom pismu dr Miloševiću piše: "Mene su ono argentizirali jer im je to potreba, ali moje srce i sve moje pripada samo mom rodnom kraju." ... "Da znate kako je lijepo živjeti u Dobroti! Za jednu Dobrotu poklonio bih Vam stotinu Buenos Airesa!". To je najvećim dijelom i pokazao. Sakupljen je njegov muzički opus koji se danas čuva u Istorijском arhivu Kotor.

Ako sagledamo kompletну prepisku, onda vidimo da pored ostalog on opisuje i muzičku scenu Argentine svoga vremena koju u stvari stranci zamišljaju skoro poluvarvarskom sredinom, a ističe da ona nije ništa drugo nego produžetak Evrope i kaže "Francuzi vele, da je Bs. As. moderni nastavak Pariza" (pismo od 03.02.1976.godine). Iz posljednjih pisama saznajemo da je počeo da obolijeva, ali da i dalje uporno radi i nastupa i to čak u najznačajnijim kulturnim centrima u Buenos Airesu (na pr. Teatar Colon i dr.).

Iz pisma Štefice Kopitović, njegove supruge, od 21. oktobra 1983. saznajemo da je Antun Kopitović umro u Buenos Airesu 25. avgusta 1983. godine. Sahranjen je privremeno u "Galeriji i biće premješten u Panteon Društva Kompozitora koje se sada uređuje". Sahrani je prisustvovao veliki broj prijatelja i znanaca mada je bio radni dan.

Pored navedenog, ova prepiska je značajna još po nečemu. U njoj on pominje i neke zaboravljene kompozitore porijeklom iz Boke, kao što je na pr. Petrarka Antun (Prčanj 1863.-Buenos Aires 1936.), zatim Tripo Tomas (Kotor 1885.-Kotor 1975.), Antun Homen (Kotor 1906.-Kotor 1990.) i drugi.

Ovaj rad je posvećen muzičkom istraživanju i analizi samo dijela muzičkog opusa Antuna Kopitovića koji obuhvata kompozicije vokalne muzike.<sup>4</sup> Spisak ovog opusa ćemo prikazati prema datumu nastajanja, a prvenstveno prema redoslijedu signatura kako se dokumenta vode u Istorijskim arhivu Kotor.

---

<sup>4</sup> Sav opus Antuna Kopitovića koji se čuva u Istorijском arhivu Kotor, kako saznajemo iz ranije pomenute prepiske sa dr Miloševićem je svojeručni prepis samog autora plavim perom na notnom papiru (tip No 3112 Ind. Arg.) dimenzija 22,7 cm X 32 cm jako dobro čitljivim rukopisom. Dokumenta su dobro očuvana.

U ovaj opus spadaju sledeće kompozicije:

“AVE MARIA”, Zagreb 1939.<sup>5</sup>

“ИЖЕ ХЕРУВИМИ”, Rim 1947.<sup>6</sup>

“MISA u G duru (za muški zbor uz pratnju orgulja):

KYRIE,

GLORIA,

CREDO,

SANCTUS,

BENEDICTUS i

AGNUS DEI”;

Rim 1947.<sup>7</sup>

“TANTUM ERGO (Mješoviti zbor)”, Buenos Aires 1949.<sup>8</sup>

“TERRA TREMUIT (mješoviti zbor)”, Buenos Aires 1950.<sup>9</sup>

“ECCE SACERDOS MAGNUS”, Buenos Aires 1952.<sup>10</sup>

“BOŽIĆNA ZVIJEZDA (mješoviti zbor)”, Buenos Aires 1958.<sup>11</sup>

“MOLITVA”, Buenos Aires 1971.<sup>12</sup>

“ZDRAVO MARIJO (za alt solo uz pratnju klavira)”, Trst, januar 1946.<sup>13</sup>

Za ovaj rad smo odlučili da predstavimo dvije kompozicije i to: “ИЖЕ ХЕРУВИМИ”, nastala u Rimu 1947. godine i “MOLITVA”, nastala u Buenos Airesu 1971. godine.

U pristupu muzičkoj analizi ovih kompozicija postupili smo na sledeći način.

Analize uključuju razmatranja i utvrđivanja na koji način je muzičkim sredstvima realizovana kompozitorska zamisao i u kakvoj je bliskoj vezi sa sadržajem pjesničkog teksta. Ovakav postupak podrazumijeva određenje pjesničke forme, kao i njene ukupne veze sa odgovarajućom muzičkom formom, odnosno način organizacije pjesničkog sloga unutar muzičke strukture. To takođe podrazumijeva i korišćenje harmonske analize, kao i analize fakture i svih ostalih muzičkih komponenti i načina na koji one učestvuju u oslikavanju tekstualne zamisli.

<sup>5</sup> Istorijski arhiv Kotor (u daljem tekstu IAK), MUZ I-4/1-2

<sup>6</sup> IAK, MUZ I-6/1-3

<sup>7</sup> IAK, MUZ I-7/1-24

<sup>8</sup> IAK, MUZ I-9/1-2

<sup>9</sup> IAK, MUZ I-11/1-5

<sup>10</sup> IAK, MUZ I-15/1-4

<sup>11</sup> IAK, MUZ I-24/1-2

<sup>12</sup> IAK, MUZ I-42/1-4

<sup>13</sup> IAK, MUZ I-54/1-3

Kod odabranih kompozicija koje smo izdvojili da ih predstavimo u ovom radu je riječ o dijelu opusa duhovne muzike koji je kod autora podrazumijevao korišćenje tekstova na crkvenoslovenskom jeziku (“Иже херувими”) i na srpskom jeziku (“MOLITVA”), pored ostalih, koje ovdje sada nismo uvrstili, a koje su uglavnom iz Svetog Pisma, Euharistijske pjesme i tekstove rimokatoličke mise i pravoslavne liturgije koji su dijelom na latinskom jeziku (“AVE MARIA”, “MISA u G duru”, “TANTUM ERGO”, “TERRA TREMUIT”, “ECCE SACERDOS MAGNUS”, i paralelno na latinskom i srpskom jeziku (“ZDRAVO MARIJO”), i na srpskom jeziku (“BOŽIĆNA ZVIJEZDA”).

Da bi se moglo raditi na analizi tekstova, kao i drugim gore navedenim analizama, a takođe i radi lakšeg razumijevanja koristili smo zvanične prevore pravoslavne crkve i dostupnu literaturu koja se navodi tokom rada.

Takođe smo se za pojedina pitanja konsultovali sa sveštenim licem jerejom Nemanjom Krivokapićem, diplomiranim teologom i don Srećkom Majićem, peraškim župnikom.

Tokom rada bilo je potrebno duboko ući kako u analizu korišćenih tekstova tako i u ukupnu muzičku analizu ovog opusa, prije svega radi toga što se pred nama nalazilo jedno, do danas, ipak neistraženo i nepoznato našoj muzičkoj javnosti djelo očigledno visoko muzički obrazovanog i kvalitetnog muzičara. Ovakav pristup pokušava da otvorи put shvatanjima dubokih i supitnih vjerskih osjećanja ovog kompozitora, kao i duhovnog nasleđa sigurno usađeno u sredini u kojoj je rođen i proveo djetinjstvo i mladost. Na neki način, možemo reći da se ovaj njegov opus duhovne vokalne muzike opet oživljava u toj istoj sredini iz koje je potekao i to baš objavlјivanjem ovakvog rada, a možemo zaključiti da bez prisustva ove literature bi bili uskraćeni i za jednu stepenicu razvoja ukupne naše vokalne literature.

Ovim radom pokušali smo da zaokružimo jedan nepoznati segment muzičke prošlosti i predstavimo ga u vidu jednog istraživačkog rada kao djelo Antuna Kopitovića, ipak široj javnosti do danas muzičara nepoznatog u sredini iz koje je potekao, a koji je pravu afirmaciju i veoma značajno muzičko mjesto postigao u nama dalekoj Argentini, koja ga je još za života slavila i dobro poznavala.

Istovremeno, otvorili smo pitanja daljih istraživanja njegovog opusa i rada, a posebno u sferi svjetovne vokalne muzike kojom se izgleda do sada нико nije bavio, a posebno ne na ovakav način. To je zadatak budućih istraživača.

## ИЖЕ ХЕРУВИМИ

“Иже херувими” se pjeva u okviru pravoslavnog bogosluženja i to liturgije, dok je ovo jedan od primjera “Heruvimske pjesme” koji je komponovan

kao samostalna kompozicija. Možemo pretpostaviti da je Antun Kopitović i zamislio u okviru svoje liturgije, ali dokaza o tome nemamo.

Originalni tekst ove pjesme je na crkvenoslovenskom jeziku i izgleda ovako<sup>14</sup>:

### Иже херувими

Иже херувими тайно образующе,  
и животворящей Тройце,  
трысвятую песнь припевающе.  
Всякое нине житейское  
отложимъ попеченис.

Яко да царя всехъ подимемъ,  
ангельскими невидимо  
дориносима чинми.  
Аллилуя, аллилуя, аллилуя.

Prevod teksta je sledeći<sup>15</sup>:

Mi koji Heruvime tajanstveno izobražavamo (predstavljamo)  
i Životvornoj Trojici  
Trisvetu pjesmu pjevamo,  
svaku sada životnu  
brigu ostavimo.  
Kao oni koji će primiti Cara svih,  
andeoskim silama  
nevidljivo praćenoga.  
Aliluja, aliluja, aliluja.

<sup>14</sup> Izgovor teksta:

Iže heruvimi, tajno obrazujušče,  
i životvorjaščej Troicje,  
Trisyatiju pjesan pripjevajušče.  
Vsjakoje ninje žitejskoje  
otložim popečenije.

Jako da carja vsjeh podimem,  
angelskimi nevidimo  
dorinosima činmi.  
Aliluja, aliluja, aliluja.

<sup>15</sup> Za prevod sa staroslovenskog jezika konsultovali smo Jereja Nemanju Krivokapića.

Kompozicija Antuna Kopitovića "Iže heruvimi" je pisana za mješoviti četvoroglasni hor. Oblika je složene pjesme bez reprize – složene dvodjelne pjesme, gdje se prvi dio Heruvimske pjesme izlaže u okviru odsjeka A (takt 1-24), a drugi u okviru odsjeka B (takt 25-48). Oba ova odsjeka predstavljaju male trodjelne pjesme (**aba<sub>1</sub>** i **cdc**).

Pred odsjekom A stoji oznaka *Andante*, a pred odsjekom B *Allegro*. Međutim, pošto se prelaskom iz jednog u drugi odsjek mijenja i vrsta takta, iz alla breve u 4/4, suštinski se brzina izvođenja ne mijenja, pa možemo reći da se gore pomenute naznake više odnose na razliku u karakteru između ovih djelova, što prati i karakter sadržaja teksta.

U odsjeku A se govori o samim ljudima koji otkrivaju Božansku istinu pjevajući pjesmu andela - Heruvima, koji simbolizuju puninu Božanskog znanja. Ovu pjesmu oni pjevaju svetom Trojici: Ocu, Sinu i Svetome Duhu, ostavljajući svaku ovozemaljsku brigu da ne bi mogla oskrnaviti uzvišenost ovog svetog obreda. Poniznost takvog tekstualnog sadržaja povezana je sa mirnijim karakterom ovog odsjeka (A) u odnosu na sledeći odsjek.

U odsjeku B se iskazuje radost u iščekivanju susreta sa Carem svih stvorenja – Hristom i klikće se: Aliluja (Slava Bogu). Zbog toga se ovaj dio teksta izlaže u Allegru (ital. allegro, veselo), u forte dinamici i sadrži pokretljiviji ritam, sa punktiranim četvrtinama i osminama kojih nije bilo u dijelu A.

Fakturna je uglavnom homofona, izoritmija je najviše prisutna, mada se ne rijetko pojavljuju kratki segmenti (najviše jedan takt) u komplementarnom ritmu, sa odlikama polifonog mišljenja i to posebno u kadencama.

Što se tiče tretmana teksta, on je u velikoj mjeri silabičan, ali ima i dosta melizama koji se izvode na dva, najviše tri tona.

U prvoj rečenici pododsjeka a svojom pokretljivošću se ističe linija basa, jer on pretežno sadrži četvrtine dok su ostali glasovi uglavnom u polovinama.

Dugi tonovi u gornjim glasovima i melizmatični tretman teksta u basu i njegovo kretanje od I stupnja osnovnog tonaliteta G-dura, preko vodice koja se kreće naniže (umjesto naviše) ka VI stupnju, pa plagalni odnos S – T (takt 2), daje pomalo modalni prizvuk ovom dijelu muzičkog toka.

To će biti posebno izraženo u sledećoj rečenici (takt 5-8), gdje se akordi sporednih stupnjeva, što je neuobičajeno za tonalni sistem, prilično slobodno tretiraju, pojavljujući se ispred akorada čiji su zastupnici i vezujući se sa akordima sporednih stupnjeva: G: III - T - VI - **III<sup>7</sup>** = D:**VI<sup>7</sup>** – VII<sup>6</sup> – D<sup>7</sup>- T.

Ova rečenica predstavlja slobodnu sekvencu prve rečenice, čija se cijela melodija iz diskanta prenosi za tercu (malu ili veliku) naviše, da bi se u toku ove transpozicije dijatonskom modulacijom prešlo u dominantni D-dur. U ovom tonalitetu se i kadencira pa se ove dvije rečenice povezuju u period koji

čini dio **a**. Ovo zaokruženje dobija na ubjedljivosti time što se na završnom sazvučju bas dijeli u dva glasa, pa se čuje petoglas.

Pomenuta melodija je i u prvoj i u drugoj rečenici mirna, u postupnom kretanju, malog opsega (terca), pretežno u polovinama (Andante, alla breve-takt), suptilno uvodeći divne likove anđela, a misterioznom modalnom bojom ističući njihovu uzvišenost.

U pododsjeku **b** (takt 9-16) se uvodi motiv pjesme anđela Svetoj Trojici. Kompozitor se ovdje služi troglasnim ženskim horom (sopran I i II, alt) koji je ovakvu pjesmu najvjernije mogao dočarati. Takođe je dočarava i većom razigranošću kojom odiše ovaj pododsjek, a koja se postiže upotrebom sitnijih notnih vrijednosti (četvrtina), izraženijom dijatonikom i većom samostalnošću glasova (vidjeti takt 10-11).

Pododsjek **b** je i tonalno i strukturalno nestabilniji. Predstavlja niz od dvije rečenice, od kojih prva počinje tonalnim skokom u A-dur, u kome i završava potpunom autentičnom kadencom. Ovaj tonalitet se javlja nakon D-dura, kao najbliži – dominantni, a u odnosu na osnovni G-dur je u drugom kvintnom srodstvu. Druga rečenica ovog pododsjeka počinje povratkom u D-dur, takođe tonalnim skokom, da bi muzički tok, tačno na mjestu gdje je očekivana kadanca, dijatonskom modulacijom skrenuo u paralelu D-dura, h-mol i kadencirao u ovom tonalitetu. Poslednje sazvučje ovog pododsjeka je oktava, što je ubjedljiv signal kraja.

U pododsjeku **a<sub>1</sub>** (takt 17-24) se, sve do kadence druge rečenice (takt 22-24), doslovno reprizira pododsjek **a**. Ova kadanca tonalno zaokružuje cijeli odsjek **A** jer donosi potpunu autentičnu kadencu u osnovnom tonalitetu G-duru. Isto tako i zaokružuje dvije rečenice pododsjeka **a<sub>1</sub>** u period, s obzirom na to da je kadanca prve rečenice nesavršena (završni akord tonike je u terrenom položaju), a druge savršena (tonika je u oktavnom položaju) i još u petoglasu (bas se dijeli).

Ranije smo opisali veseliji karakter odsjeka **B** i činioce koji tome doprinose.

Uvidjećemo da nakon modalno obojenog pododsjeka **a<sub>1</sub>**, u pododsjeku **c** (takt 25-28) vlada izražena dijatonika. On predstavlja malu rečenicu, a počinje tonalnim skokom u C-dur i dijatonskom modulacijom se vraća u G-dur u kome kadencira. Pored razigranijeg ritma (punktirane četvrtine, četvrtine i osmine), melodija je slobodnijih, talasastih kontura, iako je i dalje u pitanju postupni pokret i relativno mali opseg (seksta). Izoritmija preovlađuje.

Suprotno od centralnog pododsjeka u odsjeku **A** (pododsjek **b**), sada je pododsjek **d** (takt 29-36) sa modalnim elementima, dok su pododsjeci u okruženju (**c** i **c<sub>1</sub>**) više dijatonski. Spomenuti modalni elementi se tokom cijelog pododsjeka **d**, koji je u osnovnom tonalitetu, pojavljuju, kao i u podod-

sjecima **a** i **a<sub>1</sub>** kroz međusobne veze akorada sporednih stupnjeva i njihove slobodne veze sa akordima glavnih stupnjeva.

Pošto se opet govori o andelima, sada kao nevidljivim pratiocima Božjim, tako ih i ovaj pododsjek (kao i pododsjek **b**) prikazuje pjevanjem troglasnog ženskog hora. Ritam je ovdje mirniji u odnosu na okružujuće odsjeke, a najčešći ritmički motiv je: polovina + dvije četvrtine. Na istom motivu su izgrađene obje rečenice. Melodija, koja je malog opsega, u prvoj rečenici završava na terci tonike, a u drugoj na osnovnom tonu tonike, tako da zvuči ubjedljivije, iako se radi o sekstakordu tonike, pa zaokružuje ovaj pododsjek u period.

Pododsjek **c<sub>1</sub>** donosi pokliče (Aliluja) u slavu Boga, čije iščekivanje je donio i pododsjek **c**, pa sadrže i isti motivski materijal.

Prva rečenica pododsjeka **c<sub>1</sub>** počinje kao i pododsjek **c**, ali se uslijed modulacija već u drugom taktu mijenja. Počinje u C-duru (tonalni skok), pa modulira u paralelni a-mol, u kome završava plagalnom kadencom, sa završnim akordom – tonikom sa pikardijskom tercom, što je istaknuti modalni element. U kadenci se ističe razlaganje akordskih tonova u soprani, koje kontrastira dosadašnjem strogom postupnom kretanju.

U drugoj rečenici ce melodija iz prve rečenice prenosi (u soprani) za sekundu (malu ili veliku) naviše, pa sada pratimo ovu melodiju u d-molu sa istupanjem u B-dur (d:D<sub>VI</sub>-s ili B:D-VI) i konačnom plagalnom kadencom, takođe sa završnim akordom tonike pikardijskom tercom.

Slijedi treća rečenica, u kojoj se ova melodija javlja u basu, opet za sekundu naviše – bilo je od E, pa od F, a sada je od tona G. Nešto je izmijenjena u kadenci jer predstavlja basove tonove akorada. U g-molu je. Ovog puta nije u izoritmiji sa ostalim glasovima, već oni sadrže duže tonove, a melodija u gromoglasnom basu, sa *fortissimo* dinamikom u svim glasovima, donosi vrhunac i veličanstvenu završnicu. Završni akord potpune autentične kadence ove rečenice je tonika g-mola sa pikardijskom tercom, čime se tonalno zaokružuje ova kompozicija, uvezši u obzir da osnovni tonalitet i jeste G-dur, a ne g-mol.

Pomjeranje melodije po sekundama, kao i ovakva završnica, utiče na to da bismo ove opisane tri rečenice pododsjeka **c1** mogli povezati u neobičan period od tri rečenice.

## MOLITVA

Pjesmu “Molitva” izvodi solista (Tenor ili Bariton) i mješoviti hor. tekst ove pjesme dat je na način kako je iznesen u okviru ove kompozicije:

**Molitva**

Hor:

Kruh naš svakidanji  
daj nam danas!  
(ponavlja se)

Solista:

Dosad nisam shvaćo,  
Bože, svu dubinu  
molitve te svete!  
Mi za život gladni  
za smrt smo presiti  
vapim u visinu:

Nasiti nas!  
Beskućnici mi smo jadni!

Kruha, Oče, kruha!  
Daj ga nama danas,  
što smo gladni, žedni,  
kruha i slobode!  
Obilati dio podaj, Bože,  
tam u Domovini!  
Neka dobra polja rode!

O, Bože moj!  
Bože moj!  
(ponavlja se)

Za zalogaj svaki  
zahvalan sam Tebi,  
i mrvicu sitnu  
s pobožnošću ljubim,  
pa u gladna usta  
mećem za slast sebi.  
Bože, ne daj,  
obrok skromni da izgubim!

Kruh naš svakidanji  
daj nam danas!  
Kad ga dijeliš,  
spremi ga i za nas!

Kruh<sup>16</sup> je simbol održanja života, a ujedno i simbol ne samo tjelesne već i duhovne hrane. Na taj način on predstavlja simbol Božje brige i podrške čovjeku. Zato ova molitva počinje apostrofičnim obraćanjem Bogu, gdje se on moli za kruh i podršku.

Ovaj tekst (prva dva stiha) se prvo izlaže u okviru četvorotaktnog uvoda koji predstavlja malu rečenicu u b-molu. Počinje V stupnjem, da bi se iz unisona preko donje velike sekunde ( $D^2$ ), u sporim četvrtinama proširio do gornje tonične terce (III) koja se ponavlja u šesnaestinama što postižu uzinemirujući efekat u odnosu na prošli izrazito mirni ritmički tok. Ovo se dešava u sopranu i altu, a isto i u tenoru i basu za oktavu naniže. Zatim slijedi mirna kadanca polurečenice (takt 2). Nakon nje (takt 3) se u istom maniru kao na početku odvija širenje od šestog stupnja, ali sada preko male sekunde, do terce sub-dominante. Pojava ovih sekundnih intervala (koji su još i udvojeni), kao oštreljih disonanci, kao i pomenuih uz nemirenih šesnaestina, jasno ukazuju na dozu očaja koju sadrže riječi ove molitve. Ovom utisku doprinose i pauze na kraju svakog takta. Zatim slijedi mirna polukadanca, sa izvijanjem melodije do kulminativnog tona ( $b^1$ ) koji ističe riječ "misli", u molbi da Bog misli na nas. Ipak, ovaj uvod je u pianissimu, stidljivo i ponizno doneSEN, u izoritmiji, kao pravi molitveni šapat.

Ovaj šapat će se nastaviti u horu čak i kada se uključi solista sa svojim drugačijim tekstrom. Nad opisanim muzičkim sadržajem iz uvoda sada se razvija melodija soliste<sup>17</sup> (takt 5-8, 9-12).

Treba uočiti da u svakom od prva tri takta solista kasni za horom jednu dobu, tako da i ostaje za njim jednu dobu dok hor pauzira. Tako dobijamo utisak talasa vapaja ove molitve koji prelazi od kolektiva do individue i nazad, ukazujući na hrišćansko jedinstvo svih vjernika i njihovu jednakost pred Bogom. Melodija soliste se veoma ističe kada se pojavi nakon hora sa svojim visokim tonovima, koji se tromo, sa ponavljanjima, uzdržano postepeno spuštaju naniže, saopštavajući neznanje smrtnika u njegovoј nemogućnosti da obuhvati svu svjetlost Božanskog znanja iskazanog u molitvi ("Dosad nisam shvaćo, Bože, svu dubinu molitve te svete!").

Riječ "molitve" iz opisanog teksta je istaknuta, ne visinom glasa, već sada harmonski, kao prekomjerna sekunda dodata već oštroj disonanci maloj sekundi (udvojenoj u oktavi – takt 7), tako da imamo utisak klastera. U pitanju

<sup>16</sup> Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1990, str. 367.

J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik simbola, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1983, str. 324.

<sup>17</sup> Samo u taktu 8 možemo vidjeti da se melodija soliste ukršta sa melodijom najvišeg glasa u horu – sopранa, ali se i ovdje ona ističe mirnijim ritmom u odnosu na prateći hor.

je dominantni nonakord, ali sa nonom priljubljenom uz osnovni ton (f-ges).

Istovjetan muzički sadržaj se ponavlja u sledeća četiri takta, samo se tekst soliste mijenja – on sada moli u ime cijelog čovječanstva gladnog života. Na kraju ove rečenice (takt 11-12) melodija se u solističkoj dionici ne spušta, kao što je bilo u prethodnoj kadenci (vidi takt 7-8), već penje, zadržavajući se na kulminativnom tonu, ubjedljivo prikazujući tekst: “vapim u visinu”.

Kulminaciju ovog odsjeka predstavljaju sledeća četiri takta u kojima se solistička dionica ritmički usložnjava. Vapaj “Nasiti nas!” se ostvaruje bolnom triolom u njenom postupnom kretanju naniže od kulminativnog tona cijelog ovog odsjeka – f<sup>2</sup>. Ovo se odvija nad prvim dvotaktom iz uvoda. Nakon ranije opisanih česnaestina u horu, slijedi njihova ritmička imitacija u solističkoj dionici, gdje se ove “uznemirujuće” šesnaestine koriste u postupnom nizu naniže da bi opisale riječ “beskućnici”, kojom se opisuje ogromna potreba čovječanstva za božanskom brigom.

Ovo se ostvaruje u okviru dvotakta koji se ponavlja, a svaki od njih se može odrediti kao rečenica, koja sadrži izlaganje motiva (sa triolom), njegove ritmičke obrade (kretanje melodije je postupno naniže) i autentične kadence. Autentična kadenca je utvrđena u ponavljanju dvotakta, a predstavlja jasan signal kraja za odsjek a (takt 5-16), s obzirom na to da su sve prethodne četvorotaktne cjeline (rečenice) otvorenih granica-sa polukadencom na kraju.

Odsjek **b** (takt 17-25) donosi sam hor u bržem tempu, sa naznakom karaktera – Energično. Tekstualni sadržaj je sličan sa onim u horu u odsjeku a, a takođe i melodija najvišeg glasa sadrži elemente solističke melodije iz prethodnog odsjeka (uporediti taktove 18-19 i 6), koji se u ddaljem toku obrađuju.

Specifičnost ovog odsjeka je pojava sinkopiranog ritma i naglasaka u forte dinamici, kao i interesantnih harmonskih veza. Već u taktu 17 nakon vodice u basu se javlja, umjesto razrješenja, njeno sniženje u eolski VII stupanj, ispod tonike kao njena mala septima. Već na kraju ovog takta će se ovaj ton pojavit u okviru zanimljivog molskog sekst-septakorda dominante, koji će da sklizne u II sekstakord, umjesto de se razriješi u očekivanu toniku. Odmah nakon toga se javlja durska dominanta (takt 19), a u sledećem taktu dijatonska modulacija u paralelni Des-dur i kadenca u ovom tonalitetu.

Sledeći takt (22) ponovo donosi eolski b-mol, sa paralelnim kvartsekstakordima svih stupnjeva koji se slobodno kreću postupno naniže od tonike do tonike, a na toničnom pedalu u basu. Neobičnost i dramatičnost ovakvog kretanja pojačava u sledećem taktu neočekivana pojava alterovanog akorda DD<sup>7</sup>, koji se plagalno, opet neočekivano, razrješava u toniku. Nakon toga slijedi postupan pokret protkan otvorenom hromatikom u spoljnim glasovima, sa zanimljivim i brzim akordskim slijedom, i zastankom na dominanti, kao cilju

ovakvog slijeda (b: DD<sup>7</sup>-t- II<sup>4</sup><sub>3</sub>-Ds<sup>2</sup>- --DD<sup>+6</sup>4<sub>3</sub>-D). Ova će dominanta postati tonika udaljenog tonaliteta F-dura, koji će se utvrditi u taktu 25 melodijskim kretanjem, prvo na tonici, a zatim na dominanti, čijim kvintakordom završava i priprema nastup sledećeg odsjeka u ovom novom tonalitetu.

Odsjek c (takt 26-36) karakterišu duži tonovi u horu, nasuprot onome uznemirenom ritmu koji je svojstven za njega u prethodnom muzičkom toku. Na ovakav način se iskazuju riječi ljubavi prema Bogu (“O, Bože moj!”). Spor tempo i jednostavna durska melodija solističke dionice, sa blagim talasastim konturama, nose riječi zahvalnosti Bogu. Iako ova melodija sadrži ritmičke figure koje su nam poznate iz ranijih dramatičnih odsjeka (triola iz odsjeka a, takt 13-16; grupa od četiri šesnaestine iz uvoda; sinkopa iz odsjeka b), one zbog opisane horske pratnje koja je sada drugačija i zbog već opisanih ostalih karakteristika, odiše smirenom i uzvišenom atmosferom, u skladu sa sadržajem teksta.

Posmatrajući prva četiri takta ovog odsjeka, vidjećemo da se radi o ponovljenom dvotaktu, ali sa razlikom što je na kraju prvog dvotakta zastanak na nedovršenoj sinkopi (osmina-II stupanj + četvrtina I stupanj), na koju se dalji tok nadovezuje. Na kraju drugog dvotakta je ubjedljiviji zastanak (osmina - II stupanj + četvrtina s tačkom – I stupanj), što nam omogućava da ova dva dvotakta povežemo u cjelinu višeg reda – rečenicu, bez obzira na gotovo identičan sadržaj ovih dvotakata. Treba spomenuti moldurski VI stupanj (ton des), koji se javlja u basu kao hromatska prolaznica u basu od VI do V stupnja, a svojom bojom naglašava uzvik “Bože” (takt 27 i 29).

U sledećih šest taktova se razvija period neobične strukture. s obzirom na to da se u svakom taktu mijenja njegova vrsta i to sledećim redom: 3/4, 2/4, 4/4, 3/4, 2/4, 3/4. Na ovaj način, stalnim pomjeranjem naglasaka u taktu (takt 31-36), postiže se izvjesna doza dramatičnosti, čime se opet naglašava gladni vapaj Bogu za životom. Posebno je ovo istaknuto u drugoj rečenici (takt 33-36), gdje se očajna molba “Bože, ne daj, obrok skromni da izgubim!” iskazuje u postupnom kretanju, kao slici survavanja u ponor očaja, od tona, u koji se skočilo skokom sekste, da bi se naglasila riječ “Bože”, f<sup>2</sup> dotona f<sup>1</sup>, poslednjeg tona u kadenci. Negativnom prizvuku u ovoj rečenici doprinose i ritmičke figure obrnuto punktirene note u melodiji (osmina + četvrtina). Ovaj period se zaokružuje autentičnom kadencijom u F-duru.

Slijedi Koda (takt 37-40), koja u okviru male rečenice donosi podsjećanje na uvod, a takođe je izvodi samo hor. Kompozitor na početku Kode čak naznačava: “Kao početak”. Ono što je razlikuje od uvoda jesu poslednja dva taka koja donose potpunu autentičnu kadenciju koja zaokružuje cijelu ovu kompoziciju. Ova se kadanca u melodiji diskanta ostvaruje postupnim kretanjem od VI do I stupnja, sa podsjećanjem Boga, (nakon ranije iskazanih riječi

“Kruh naš...”): “Kad ga dijeliš, spremi ga i za nas! ”.

Duhovne kompozicije Antuna Kopitovića rasute su po različitim njegovim stvaralačkim i životnim dobima, pa se zbog veoma oprečnih karakteristika pojedinačnih kompozicija teško može napraviti neki njihov sažetiji rezime.

Njegova muzika je ponekad jednostavna, a ponekad liči na pravi smjeli eksperiment.

Što se tiče melodije, ona je katkad dijatonska, sa jasnom tonalnom osnovom, a ne rijetko i modalnom. Međutim, u melodiji se takođe javlja i hromatika, koja je dosta puta i otvorena. Kod Kopitovića čemo, čak, češće naići na otvorenu nego na skrivenu hromatiku. Melodije su često u postupnom kretanju, prožetim akordskim razlaganjem, a skokovi su pretežno nadoknađeni suprotnim postupnim kretanjem.

U osnovi akordike Antuna Kopitovića su tercne strukture (od trozvuka do nonakorda). Rijetko se desi da zadržični akordi traju toliko dugo, da steknemo utisak bikorda. Tonalitet je osvježen upotrebom vantomalnih dominanti i zamjenika, a pojavljuje se i frigijski trozvuk. Akordi, naročito kada se radi o segmentima sa elementima modalnosti, su u prilično ravnopravnom odnosu, ali je tonalni centar uvijek jasan, a tonika i dominanta se uvijek javljaju kao kičma tonaliteta, dok i plagalna veza subdominante i tonike često preuzima ovu ulogu. Ponekad se javljaju nepotpuni akordi, naročito kad se radi o nepotpunom horskom sastavu. Vanakordski tonovi i pedal se često upliču u muzički tok. Što se tiče disonante, ona je u uvođenju slobodnije tretirana, ali uvijek dobija jasno razrješenje.

Osobenu zvučnost daju mnogi neobični prelazi iz jednog tonaliteta u drugi. Iako se redovno radi o bliskim tonalitetima, Kopitović često koristi komplikovanije modulacije upravo na ovim mjestima gdje očekujemo jednostavno premošćenje u prelasku tonalnog centra. Tako često koristi hromatske modulacije uz obaveznu otvorenu hromatiku, ali ipak češće dijatonske. Kao način moduliranja ne rijetko koristi i tonalni skok na granicama između odsjeka, a ima slučaja i modulacije preko unisona, kao i svojevrsnog “melodijskog ulivanja” u novi tonalitet.

Sve muzičke komponente su u službi jasnog izražavanja najfinijih vjerskih osjećanja kojima obiluju tekstovi kompozicija koje smo obradili.

Završavajući ovaj rad, smatramo da smo napravili samo osvrt na jedan segment muzičkog rada Antuna Kopitovića za kojega možemo reći da je skoro nepoznat kulturnoj, pa i muzičkoj publici kod nas.

Zahvaljujući arhivskoj građi Istorijskog arhiva Kotor i njegovim fondovima gdje se i pronašla ova dragocjena muzička građa, iznosimo na svjetlo dana ovaj do danas nepoznati materijal.

Metodom analize svih muzičkih komponenata, a u njihovoј vezi sa tekstom, obradili smo iz njegovog opusa koji je pohranjen u ovom arhivu samo primjere duhovne vokalne muzike.

Ova analiza pokazuje jedno veliko djelo veoma značajne i obrazovane muzičke ličnosti potekle iz Boke Kotorske, a koja je život provela u dalekom svijetu i tamo zauvijek ostala sa velikim žalom za rodnim krajem. Možda je to jedan od razloga što njegovo djelo našoj naučnoj javnosti nije više poznato. Ovo je na neki način i put da mu se makar djelimično odužimo i da se plod njegovog stvaralaštva vrati rodnoj grudi.

Pored ovoga, ovakva vrsta istraživačkog rada otvara mnoga pitanja i za buduće istraživače, a i ovakvo promovisanje skoro nepoznatog muzičkog opusa daje nam za razlog da možemo tvrditi da će on postati, makar u elemetima, omiljena i prisutna muzička vokalna literatura.

#### L i t e r a t u r a:

- Despić, Dejan, *Harmonija sa harmonskom analizom*, Beograd, 1997.
- Despić, Dejan, *Harmonска анализа*, Beograd, 1987.
- Despić, Dejan, *Teorija muzike*, Beograd, 1997.
- EVANDELJE, ŽIVOT I NAUKA ISUSA KRISTA SPASITELJA SVIJETA – riječima četvorice evanđelista- Zagreb, 1962.
- Chevalier, J., Gheerbrant, A., *Rječnik simbola*, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1983.
- Klajić, dr. Bratoljub, *Rječnik stranih riječi izraza i kratica*, Zagreb, 1958.
- Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva*, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1990.
- Marković, dr Sv., Ajanović, M., Diklić, dr Z., *Pravopisni priručnik srpsko-hrvatskog-hrvatskosrpskog jezika*, Sarajevo, 1985.
- Obnovljena misa*, Kršćanska sadašnjost, Glas koncila, “Pastoralna biblioteka”, Zagreb-Sarajevo, 1969.
- Pravopis srpsko-hrvatskoga književnog jezika sa pravopisnim rečnikom, izradila pravopisna komisija*, Matica srpska \* Matica hrvatska, Novi Sad \* Zagreb, 1960.
- Skovran, Dušan, Perićić, Vlastimir, *Nauka o muzičkim oblicima*, Beograd, 1991.
- SVETO PISMO STAROGA I NOVOGA ZAVJETA, PREVEO STARI ZAVJET Đ. DANIČIĆ, NOVI ZAVJET PREVEO VUK STEF. KARADŽIĆ, U BIOGRADU, IZDANJE BRITANSKOGA I INOSTRANOГA BIBLIJSKOGA DRUŠTVA, 1892.*

*The holy father's letter to priests for holy thursday 1997 Pope John Paul II*

*Vodič kroz arhivsku građu sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki, Istorijski arhiv Kotor, Kotor 1977.*

Živković, Mirjana, *Bahove četvoroglasne harmonizacije korala*, Beograd, 1995.

Živković, Mirjana, *Harmonija*, za III i IV razred srednje škole, Beograd, 2001.

Živković, Mirjana, *Instrumentalni kontrapunkt*, za IV razred srednje muzičke škole, Beograd, Knjaževac, Novi Sad, 1991.

Prilog 1: Kopija notnog materijala kompozicije "Иже херувими" sa upisanom harmonskom analizom

Muz 1 - 6/1-3  
0-200 pa

*Anton Kopitarje:*

ИЖЕ ХЕРУВИМИ

127

**ИЖЕ ХЕРУВИМИ**

*Andante*

Soprano: И-же хе-ру- ви- ми та-хо

Alt: И-же хе-ру- ви- ми та-хо

Tenor: И-же хе-ру- ви- ми та-хо

Bass: И-же хе-ру- ви- ми та-хо

S. o-бла-зы-ю- ю- ще, A. и-зен-бо-тво- р- ю- ще, T. —, B. —,

S. o-бла-зы-ю- ю- ще, A. и-зен-бо-тво- р- ю- ще, T. —, B. —,

S. o-бла-зы-ю- ю- ще, A. и-зен-бо-тво- р- ю- ще, T. —, B. —,

S. 46. Три святую босан при- пе-ва-ю- ю- ще.

A. 46. Три святую босан при- пе-ва-ю- ю- ще.

T. —, B. —,

128



150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

455

460

465

470

475

480

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

540

545

550

555

560

565

570

575

580

585

590

595

600

605

610

615

620

625

630

635

640

645

650

655

660

665

670

675

680

685

690

695

700

705

710

715

720

725

730

735

740

745

750

755

760

765

770

775

780

785

790

795

800

805

810

815

820

825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

880

885

890

895

900

905

910

915

920

925

930

935

940

945

950

955

960

965

970

975

980

985

990

995

1000

1005

1010

1015

1020

1025

1030

1035

1040

1045

1050

1055

1060

1065

1070

1075

1080

1085

1090

1095

1100

1105

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1140

1145

1150

1155

1160

1165

1170

1175

1180

1185

1190

1195

1200

1205

1210

1215

1220

1225

1230

1235

1240

1245

1250

1255

1260

1265

1270

1275

1280

1285

1290

1295

1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

1345

1350

1355

1360

1365

1370

1375

1380

1385

1390

1395

1400

1405

1410

1415

1420

1425

1430

1435

1440

1445

1450

1455

1460

1465

1470

1475

1480

1485

1490

1495

1500

1505

1510

1515

1520

1525

1530

1535

1540

1545

1550

1555

1560

1565

1570

1575

1580

1585

1590

1595

1600

1605

1610

1615

1620

1625

1630

1635

1640

1645

1650

1655

1660

1665

1670

1675

1680

1685

1690

1695

1700

1705

1710

1715

1720

1725

1730

1735

1740

1745

1750

1755

1760

1765

1770

1775

1780

1785

1790

1795

1800

1805

1810

1815

1820

1825

1830

1835

1840

1845

1850

1855

1860

1865

1870

1875

1880

1885

1890

1895

1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

2075

2080

2085

2090

2095

2100

2105

2110

2115

2120

2125

2130

2135

2140

2145

2150

2155

2160

2165

2170

2175

2180

2185

2190

2195

2200

2205

2210

2215

2220

2225

2230

2235

2240

2245

2250

2255

2260

2265

2270

2275

2280

2285

2290

2295

2300

2305

2310

2315

2320

2325

2330

2335

2340

2345

2350

2355

2360

2365

2370

2375

2380

2385

2390

2395

2400

2405

2410

2415

2420

2425

2430

2435

2440

2445

2450

2455

2460

2465

2470

2475

2480

2485

2490

2495

2500

2505

2510

2515

2520

2525

2530

2535

2540

2545

2550

2555

2560

2565

2570

2575

2580

2585

2590

2595

2600

2605

2610

2615

2620

2625

2630

2635

2640

2645

2650

2655

2660

2665

2670

2675

2680

2685

2690

2695

2700

2705

2710

2715

2720

2725

2730

2735

2740

2745

2750

2755

2760

2765

2770

2775

2780

2785

2790

2795

2800

2805

2810

2815

2820

2825

2830

2835

2840

2845

2850

2855

2860

2865

2870

2875

2880

2885

2890

2895

2900

2905

2910

2915

2920

2925

2930

2935

2940

2945

2950

2955

2960

2965

2970

2975

2980

2985

2990

2995

3000

3005

3010

3015

3020

3025

3030

3035

3040

3045

3050

3055

3060

3065

3070

3075

3080

3085

3090

3095

3100

3105

3110

3115

3120

3125

3130

3135

3140

3145

3150

3155

3160

3165

3170

3175

3180

3185

3190

3195

3200

3205

3210

3215

3220

3225

3230

3235

3240

3245

3250

3255

3260

3265

3270

3275

3280

3285

3290

3295

3300

3305

3310

3315

3320

3325

3330

3335

3340

3345

3350

3355

3360

3365

3370

3375

3380

3385

3390

3395

3400

3405

3410

3415

3420

3425

3430

3435

3440

3445

3450

3455

3460

3465

3470

3475

3480

3485

3490

3495

3500

3505

3510

3515

3520

3525

3530

3535

3540

3545

3550

3555

3560

3565

3570

3575

3580

3585

3590

3595

3600

3605

3610

3615

3620

3625

3630

3635

3640

3645

3650

3655

3660

3665

3670

3675

3680

3685

3690

3695

3700

3705

3710

3715

3720

3725

3730

3735

3740

3745

3750

3755

3760

3765

3770

3775

3780

3785

3790

3795

3800

3805

3810

3815

3820

3825

3830

3835

3840

3845

3850

3855

3860

3865

3870

3875

3880

3885

3890

3895

3900

3905

3910

3915

3920

3925

3930

3935

3940

3945

3950

3955

3960

3965

3970

3975

3980

3985

3990

3995

4000

4005

4010

4015

4020

4025

4030

4035

4040

4045

4050

4055

4060

4065

4070

4075

4080

4085

4090

4095

4100

4105

4110

4115

4120

4125

4130

4135

4140

4145

4150

4155

4160

4165

4170

4175

4180

4185

4190

4195

4200

4205

4210

4215

4220

4225

4230

4235

4240

4245

4250

4255

4260

4265

4270

4275

4280

4285

4290

4295

4300

4305

4310

4315

4320

4325

4330

4335

4340

4345

4350

4355

4360

4365

4370

4375

4380

4385

4390

4395

4400

4405

4410

4415

4420

4425

4430

4435

4440

4445

4450

4455

4460

4465

4470

4475

4480

4485

4490

4495

4500

4505

4510

4515

4520

4525

4530

4535

4540

4545

4550

4555

4560

4565

4570

4575

4580

4585

4590

4595

4600

4605

4610

4615

4620

4625

4630

4635

4640

4645

4650

4655

4660

4665

4670

4675

4680

4685

4690

4695

4700

4705

4710

4715

4720

4725

4730

4735

4740

4745

4750

4755

4760

4765

4770

4775

4780

4785

4790

4795

4800

4805

4810

4815

4820

4825

4830

4835

4840

4845

4850

4855

4860

4865

4870

4875

4880

4885

4890

4895

4900

4905

4910

4915

4920

4925

4930

4935

4940

4945

4950

4955

4960

4965

4970

4975

4980

4985

4990

4995

5000

5005

5010

5015

5020

5025

5030

5035

5040

5045

5050

5055

5060

5065

5070

5075

5080

5085

5090

5095

5100

5105

5110

5115

5120

5125

5130

5135

5140

5145

5150

5155

5160

5165

5170

5175

5180

5185

5190

5195

5200

5205

5210

5215

5220

5225

5230

5235

5240

5245

5250

5255

5260

5265

5270

5275

5280

5285

5290

5295

5300

5305

5310

5315

5320

5325

5330

5335

5340

5345

5350

5355

5360

5365

5370

5375

5380

5385

5390

5395

5400

5405

5410

5415

5420

5425

5430

5435

5440

5445

5450

5455

5460

5465

5470

5475

5480

5485

5490

5495

5500

5505

5510

5515

5520

5525

5530

5535

5540

5545

5550

5555

5560

5565

5570

5575

5580

5585

5590

5595

5600

5605

5610

5615

5620

5625

5630

5635

5640

5645

5650

5655

5660

5665

5670

5675

5680

5685

5690

5695

5700

5705

5710

5715

5720

5725

5730

5735

5740

5745

5750

5755

5760

5765

5770

5775

5780

5785

5790

5795

5800

5805

5810

5815

5820

5825

5830

5835

5840

5845

5850

5855

5860

5865

5870

5875

5880

5885

5890

5895

5900

5905

5910

5915

5920

5925

5930

5935

5940

5945

5950

5955

5960

5965

5970

5975

5980

5985

5990

5995

6000

6005

6010

6015

6020

6025

6030

6035

6040

6045

6050

6055

6060

6065

6070

6075

6080

6085

6090

6095

6100

6105

6110

6115

6120

6125

6130

6135

6140

6145

6150

6155

6160

6165

6170

6175

6180

6185

6190

6195

6200

6205

6210

6215

6220

6225

6230

6235

6240

6245

6250

6255

6260

6265

6270

6275

6280

6285

6290

6295

6300

6305

6310

6315

6320

6325

6330

6335

6340

6345

6350

6355

6360

6365

6370

6375

6380

6385

6390

6395

6400

6405

6410

6415

6420

6425

6430

6435

6440

6445

6450

6455

6460

6465

6470

6475

6480

6485

6490

6495

6500

6505

6510

6515

6520

6525

6530

6535

6540

6545

6550

6555

6560

6565

6570

6575

6580

6585

6590

6595

6600

6605

6610

6615

6620

6625

6630

6635

6640

6645

6650

6655

6660

6665

6670

6675

6680

6685

6690

6695

6700

6705

6710

6715

6720

6725

6730

6735

6740

6745

6750

6755

6760

6765

6770

6775

6780

6785

6790

6795

6800

6805

6810

6815

6820

6825

6830

6835

6840

6845

6850

6855

6860

6865

6870

6875

6880

6885

6890

6895

6900

6905

6910

6915

6920

6925

6930

6935

6940

6945

6950

6955

6960

6965

6970

6975

6980

6985

6990

6995

7000

7005

7010

7015

7020

7025

7030

7035

7040

7045

7050

7055

7060

<p

Prilog 2: Kopija notnog materijala kompozicije "Molitva" sa upisanom harmonskom analizom.

*Anton Kopitarović: MOLITVA*

*Sforzo (J=50)*

*Tenor* *Alto* *Soprani* *Alt* *Tenor* *Bass*

*U tom anđeoskom gladnjik*  
*Krot nař mukidži! dej nam doves!*

*U tom anđeoskom gladnjik*  
*Krot nař mukidži! dej nam doves!*

*Dosad nisam obraćo,* *Bože, svetu hi-nu*

*misi na ves!* *Krot nař mukidži!* *dej nam doves!*

*misi na ves!* *Krot nař mukidži!* *dej nam doves!*

*molitve te sve-te!* *Misao si-rot gladi*

*U tom anđeoskom gladnjik*  
*misi na ves!* *Krot nař mukidži!*

*U tom anđeoskom gladnjik*  
*misi na ves!* *Krot nař mukidži!*

Partitura pesnište

Ha-pim u Vi-si---mo:

daj nam danar!

U tom mračnoj gladnjik mi-sli na nar!

daj nam danar!

U tom mračnoj gladnjik mi-sli na nar!

Nariti nar! Beževnici ni smo jedni! Nariti nar! Beževnici

Krot naš malidenji daj nam danar!

Krot naš malidenji daj nam danar!

Krot naš malidenji daj nam danar!

Energijano ( $d=63$ )

ni smo jedni!

Akro, Oče, Akro! Daj ga nama danar, Storno

daj nam danar!

Akro, Oče, Akro! Daj ga nama danar, Storno

daj nam danar!

Akro, Oče, Akro! Daj ga nama danar, Storno

172.

-3-

Poco animato  $\frac{2}{4}$   
Tempo 80

Bonaldo se ponera  
gladni, težki kruha i slo-bo-de! Obilati dio podaj, Bože, tem u domu.

gladni, težki kruha i slo-bo-de! Obilati dio podaj, Bože, tem u domu.

Tersko (d=42) Solaganje (d=58)

za zalogaj

N - ni! Neka dobra polja rode!

O. —

N - ni! Neka dobra polja rode!

O. —

D F T

naki ubrzanje. Šeši, i morice siter spobornice žubim, pa u

Bo - še moj! Bo - še moj!

Bo - še moj! Bo - še moj!

173

-4-

glađne vrte medeničkih sebi. Boč, ne dej, obrat  
Bo--- se moj! Bo---  
Bo--- se moj! Bo---

*Kao početak*

slavni da je -- go-bim!  
moj! kralj naš svakidaj  
je moj! kralj naš svakidaj  
D --- 6 D --- up

dej nam denar! Kad ga dijeliš, spremi ga i za-nar!  
dej nam denar! Kad ga dijeliš, spremi ga i za-nar!

Beograd, Štamparija "Jugoslavija", 1921  
124

Ivana Antović

ANTUN KOPITOVIĆ  
Composer of the Boka Kotorska Bay

The Boka Kotorska Bay is a region in which there were significant names of our musical past. Sometimes it happened that as the time past both the names of the musicians and their works were forgotten.

One of the names of the cultural past is the name of Antun Kopitović (Muo, Kotor, 1913 – Buenos Aires 1983) of whose important music activity, and generally about his life, is very little known today.

The study of his life and work is possible thanks to the archival material kept in the Historic Archive of Kotor within the fund MUZ (Music collection), Collection XXII, and also based on the correspondence between him and Dr Miloš Milošević, Archives Councillor of the Historic Archive of Kotor at the time, dated in the period from 1973 till 1978.

This paper is dedicated to musical research and analysis of only a part of the music opus of Antun Kopitović comprising two pieces of vocal music. Besides the said, the author presents a list of this opus in chronological order of their creation, and primarily according to the sequence of signatures under which the documents are recorded in the Historic Archive of Kotor.

The author decided to present two compositions as follows: “CHERUBIM’S HYMN” written in Rome in 1947 and “PRAYER” written in Buenos Aires in 1971.

The analyses of his compositions presented in this paper include study of the way in which the composer’s idea was realized by musical means and what kind of close relation exists between the certain poetic form, and its entire relation with the music form, that is the method of organizing poetic style within musical structure. It also implies application of harmonic analysis, as well as analysis of fature and all other musical components and methods of reflecting the textual conception.

All musical components serve for clear expression of the finest religious feelings, which are abundant in the texts of the treated compositions.

The author would like to point out that what was done in this paper is only a small review of a segment of the musical work of Antun Kopitović, the composer of the Boka Kotorska Bay, who was working in Argentina longer than anywhere else, so it can be said that he is almost unknown to cultural, scientific, and even musical public with us.